


Element obligatori deu patrimoni linguistic occitan, lo conte qu'ei enrasigat pregondament dihens lo folclòre locau autan plan coma dihens l'environament uman e naturau. Fòrça contes, gessits de la paraula deu pòble, son amassats pendent la segonda mitat deu sègle XIX suu territòri sancèr per folcloristas, etnològues o simplament apassionats de lenga occitana en lo vam deu moviment romantic. De la matèria orau recrubada a las velhadas qu'escriven tèxtex, òbras literàrias vertadèras. S'i tròban totas las fòrmas deu conte : los contes de bèstias, los contes meravelhós, facecions, iniciatícs, mitologics, los contes mistics, los contes familiàrs.

Suu maine lingüistic gascon retenguem l'istorian saberut de Leitora, Joan-Francés Bladèr (1827-1900) e los « Contes de Gasconha » que divèm l'edicion de l'arrevirada gascona au Jaumes Boisgontier e qu'un aute leitorés, lo dessinatòr Pertuzé saberà illustrar magnificament. Lo poèta e fotografe Félix Arnaudin (1844-1921) de La Bohèira que cor la Lana gran ende'n sauvat la memòria. Que collècta contes, cançons, arreproèrs, musica en tot ensajar de conservar la paraula d'origina.

À la fin deu sègle XIX^{au} pareishen revistas, armanacs en lenga occitana. Los contes s'i hèn ua plaça privilegiada. L'Armanac de la Gascougnou creat peu Fernand Sarran (Lo Cascaròt), l'Almanac patuès de l'Arièjo, Lous Reclams de Biarn e Gascougne haràn legir au pòble contes escriptus peus Camelat, Laborde, Lacoste, Lalanne, Dambielle, Dardy, Labadens, Seillan, Cénac-Moncaut... A-n-aqueste periòde s'espandish l'usatge de l'occitan coma lenga escriuta gràcies au moviment culturau deu Felibritge que vòu reabilitar la lenga d'òc. Antonin Perbosc, regent a Combarogèr (1900 a 1908), hè deu collectatge de la tradicion orau peus escolans un utís pedagogic novator. Fòrça escrivans occitans causishen d'escriver contes en pensar, dambe rason, qu'ei un mejan privilegiat ende interessar lo pòble.


Pr'aquò la tradicion orau non s'amortish pas mès los lòcs e las fòrmas cambian : la sala d'espectacle a remplaçat lo cornèr ; lo contaire qu'ei sovent accompanhat per un musician quan ne musiquera pas eth medish ; arriba que plasticians e dançaires s'enviten. Lo conte occitan que veng ua fòrma d'expression artistica en si medish ; hestaus, eveniments culturaus li son consacrats ; associacions ne hèn la promoción.



Pertrèit deu Félix Arnaudin

Los mèdias occitans se n'emparan e lo difusan ; gràcies aus mejans de comunicar mei recents, auèi se pòden escotar, uerdar contaires occitans sus l'ordinator, la tauleta numérica, lo telefonet o la television. En 2003, l'UNESCO adòpta enfin la Convencion ende la sauvaguarda deu patrimoni culturau immateriau que compreng, au demiei d'autas causas, las tradicions e expressions oraus.

Aquí quaquas formuletas ende draubir los contes : « Jo, sabi un conte »... « I avèva un còp »... « un còp èra »... E d'autas ende us clavar : « E cric e cric mon conte ei fenit, E cric e crac mon conte ei acabat »... « Jo que montèi sus un chivau gris, Me'n tornèi a Parentís »...



Pertrèit deu Joan-Francés Bladèr

JÒC

Mots mesclats

O	R	E	D	A	L	B	E	P	C	O	N	T	E	D
Y	A	L	U	A	R	A	P	C	S	O	B	R	E	P
J	F	A	F	Q	N	Q	J	Z	O	Q	N	X	Q	N
A	E	I	L	O	D	A	Ç	S	G	B	A	R	H	Ç
K	U	N	J	R	L	Ç	T	L	G	H	R	C	G	A
C	G	O	E	G	A	C	N	I	C	G	R	A	Y	R
N	O	M	G	M	H	Z	L	Z	C	C	A	S	G	U
A	L	I	T	Q	N	G	O	O	Y	C	S	C	B	T
R	O	R	I	X	O	I	Z	R	R	A	O	A	T	A
M	N	T	R	M	C	V	D	D	A	I	Q	R	L	R
A	T	A	B	K	S	V	V	U	A	L	S	O	Z	E
N	E	P	I	U	A	C	L	W	A	M	I	T	S	T
A	R	T	L	J	G	Y	J	T	P	N	J	T	A	I
C	P	O	E	F	L	D	Y	L	G	P	R	H	A	L
Z	E	Q	F	F	V	D	I	I	C	S	M	A	P	T

BLADER	CONTE	OCCITAN
ARNAUDIN	ORALITAT	FOLCLORISTA
PERBOSC	LITERATURA	ETNOLOGUE
SARRAN	PATRIMONI	PARAULA
CASCAROT	ART	FELIBRITGE
GASCONHA	ARMANAC	

FRISA CRONOLOGICA

1856

J. F. Bladèr entinoa la sua collècta de l'oralitat gascona

1886

« Contes de Gascogne » (3 volumes) de J.F. Bladèr

1887

« Contes populaires » deu F. Arnaudin

1898

1^{era} n° de « L'Armanac de la Gascougnou » de J.F. Bladèr - (Ed. : Lo libre occitan)

1966

« Contes de Gasconha » (Prumèra causida) de J.F. Bladèr - (Ed. : Lo libre occitan)

1976

Creacion de L'Amicale des conteurs de Gascogne a Saubòeras

2003

Convencion ende la sauvaguarda deu patrimoni culturau immateriau (UNESCO)

2006

1^{era} edicion de « La Prima deus Contaires »

2012

Creacion de l'espectacle « Gasconte »



QUESTIONS

A quina epòca los contes e son passats de l'oralitat populara a l'òbra escriuta ?

Coma s'apèra lo saberut de Leitora autor deus « Contes de Gasconha » ?

Sus qui parçan e collectèc Félix Arnaudin ?

Qui èra lo Cascaròt ?

Què se passa entre 1900 e 1908 a l'escola de Combaroger ?

LEXIC

L'Armanac de la Gascougnou

= L'Almanach de la Gascogne

Cascaròt = grelot, crècelle

L'Almanac patuès de l'Arièjo

= L'Almanach patois de l'Ariège

Lous reclams de Biarn e Gascougne

= Les échos de Béarn et Gascogne

Formuletas entà començar :

Jo, sabi un conte = Moi, je sais un conte

I avèva un còp = Il y avait une fois

un còp èra = Il était une fois

Formuletas entà acabar :

E cric e cric mon conte ei fenit, E cric e crac mon conte ei acabat

= Et cric et cric mon conte est fini, Et cric et crac mon conte est achevé